

Alang sa dugang kasayuran
mahitungod sa Pulong sa Grasya
sa Dios, duola si:

www.badnewsgoodnews.net
info@badnewsgoodnews.net

EFESO 1:7

Nga kaniya anaa ang atong katubsanan pinaagi sa
iyang dugo, ang pasaylo sa atong mga paglapas,
sumala sa pagkadato sa iyang gracia.

PAGTOO LAMANG

EFESO 2:8,9

Kay tungod sa gracia naluwas kamo pinaagi sa
pagtoo, ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon;
kini hatag sa Dios: dili tungod sa mga buhat, aron
walay bisan kinsa nga mangandak.

2010

2010

Alang sa dugang kasayuran
mahitungod sa Pulong sa Grasya
sa Dios, duola si:

www.badnewsgoodnews.net
info@badnewsgoodnews.net

EFESO 1:7

Nga kaniya anaa ang atong katubsanan pinaagi sa
iyang dugo, ang pasaylo sa atong mga paglapas,
sumala sa pagkadato sa iyang gracia.

PAGTOO LAMANG

EFESO 2:8,9

Kay tungod sa gracia naluwas kamo pinaagi sa
pagtoo, ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon;
kini hatag sa Dios: dili tungod sa mga buhat, aron
walay bisan kinsa nga mangandak.

2010

2010

Alang sa dugang kasayuran
mahitungod sa Pulong sa Grasya
sa Dios, duola si:

www.badnewsgoodnews.net
info@badnewsgoodnews.net

EFESO 1:7

Nga kaniya anaa ang atong katubsanan pinaagi sa
iyang dugo, ang pasaylo sa atong mga paglapas,
sumala sa pagkadato sa iyang gracia.

PAGTOO LAMANG

EFESO 2:8,9

Kay tungod sa gracia naluwas kamo pinaagi sa
pagtoo, ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon;
kini hatag sa Dios: dili tungod sa mga buhat, aron
walay bisan kinsa nga mangandak.

2010

2010

Alang sa dugang kasayuran
mahitungod sa Pulong sa Grasya
sa Dios, duola si:

www.badnewsgoodnews.net
info@badnewsgoodnews.net

EFESO 1:7

Nga kaniya anaa ang atong katubsanan pinaagi sa
iyang dugo, ang pasaylo sa atong mga paglapas,
sumala sa pagkadato sa iyang gracia.

PAGTOO LAMANG

EFESO 2:8,9

Kay tungod sa gracia naluwas kamo pinaagi sa
pagtoo, ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon;
kini hatag sa Dios: dili tungod sa mga buhat, aron
walay bisan kinsa nga mangandak.

2010

2010

Alang sa dugang kasayuran
mahitungod sa Pulong sa Grasya
sa Dios, duola si:

www.badnewsgoodnews.net
info@badnewsgoodnews.net

EFESO 1:7

Nga kaniya anaa ang atong katubsanan pinaagi sa
iyang dugo, ang pasaylo sa atong mga paglapas,
sumala sa pagkadato sa iyang gracia.

PAGTOO LAMANG

EFESO 2:8,9

Kay tungod sa gracia naluwas kamo pinaagi sa
pagtoo, ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon;
kini hatag sa Dios: dili tungod sa mga buhat, aron
walay bisan kinsa nga mangandak.

2010

2010

Alang sa dugang kasayuran
mahitungod sa Pulong sa Grasya
sa Dios, duola si:

www.badnewsgoodnews.net
info@badnewsgoodnews.net

EFESO 1:7

Nga kaniya anaa ang atong katubsanan pinaagi sa
iyang dugo, ang pasaylo sa atong mga paglapas,
sumala sa pagkadato sa iyang gracia.

PAGTOO LAMANG

EFESO 2:8,9

Kay tungod sa gracia naluwas kamo pinaagi sa
pagtoo, ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon;
kini hatag sa Dios: dili tungod sa mga buhat, aron
walay bisan kinsa nga mangandak.

2010

2010

